



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**DITEKO TSA NGWAGA LE NGWAGA TSA
BOSETŠHABA**

KEREITE 2

SETSWANA PUO YA GAE

SETE 2: PAMPIRI YA KAELA 2012

Buisa kgang e mme o arabe dipotso tse dif a tlase.

Ka Lamatlhatso Siphoo ne a tshameka kgwele ya dinao, ya setlhopha se se ka fa tlase ga dingwaga dile 9. Sekolo sa gagwe se ne se tshameka kgatlihanong le se sengwe. Mmaagwe, morwaragwe o mogolo Tebogo, kgatsadie le Nandi ba ne ba tlile go bogela motshameko. Siphoo ne a tlhagafetse (itumetse thata).

Motshameko wa kgwele ya dinao o simolotse ka ura ya bo 9. Siphoo nositse dino di le tharo mme tsala ya gagwe Tumi o nositse nno e le nngwe. Setlhopha sa gagwe se fentse motshameko. Siphoo ne a newa sekgele se se kgethegileng.

"Mmaagwe o ne a re o tshamekile sentle", o ne a mo tlamparela . Morago ga dij o tsa motshegare ba ne ba ya gae. Mo tseleng ya go ya gae, mmaagwe o ne a morekela kgwele e ntšha ya dinao(bolo) gonne o ne a le motlotlo ka ena. Siphoo ne a itumetse thata.



1.1 Thalela karabo e e nepagetseng.

(Thabo, Siphoo, Tumi, Themba) o nositse dino di le tharo.

1.2 Thala mela go feleletsa dipolelo.

1.2.1 Siph o nositse nno e le 1.

1.2.2 Tumi o nositse dino di le 3.

1.3 Feleletsa polelo.

Themba ke ya Siph

1.4 Sekeletsa tlhaka e e nepagetseng.

Mmaagwe Siph o ne a ipela ka ene ka gonne e le mogaka wa ...

- A. motshameko wa rakebii.
- B. motshameko wa thenese.
- C. motshameko wa kgwele ya dinao.
- D. Motshameko wa kerikete.

**1.5 Bontsha tatelano ya ditiragalo tsa kang.
Kwala dinomore go tswa go 1 go fitlha go 4.**

O bone kgwele ya dinao e ntšhwa.	
Motshameko o simolotse ka ura ya 9.	
O bino sekgele se se kgethegile.	
O nositse dino di le tharo.	

2.1 Tlase karabo e e nepagetseng.

Sipho o bone sekgele se se kgethegileleng.....

2.2 Feleletsa polelo.

Mmaagwe Sipho o moreketse kgwele e ntšhwa ka gone o nositse dino di le..... .

2.3 Sekeletsa tlhaka e e nepagetseng.

Mmaagwe o moreketse kgwele ya dinao e ntšha ka gone . . .

A.	ya gagwe ke ya kgale.
B.	o ne a ipela ka ene.
C.	e ne e le letsatsi la gagwe la matsalo.
D.	o e kopile.

2.4 Araba ka "Ee" kgotsa "Nyaa".

A Sipho o bone sekgele se se kgethegileng ka gore o nositse dino di le nne?

3.1 Sekeletse karabo e e nepegetseng.

Sipho o nositse dino di le (dintsi / dinnye) go gaisa Tumi.

3.2 Feleletsa polelo.

Motshameko wa kgwele ya dinao o simolotse ka ura ya

3.3 O nagana gore rraagwe Sipho o rileng?

3.4 Thalela lefoko le le nepagetseng.

Ba ile kwa gae (ka nako, pele, morago) ya/ga dij o tsa motshegare.

3.5 Sekeletsa tlhaka e e nepagetseng.


Themba ke ... wa ga Sipho.

- A. motswala
- B. tsala
- C. Morwarre
- D. Rraagwe

4.1 Lebelela phasalatso mme o arabe dipotso.


Dij o tsa motshegare tsa gompieno tse di kgethegileng

R3



(A.)

R8



(B.)


Bona di le pebedi ka R10.

4.1 Kwala ditshwai tsa dijo tsa motshegare tsa gompiono tse dikgethegileng mo dibolokong tse difa tlase.

(A.)



(B.)



4.2 O ka dirisa bokae go reka hotedoko le ditshipisi mmogo?

4.3 A o ka reka dijo tsa motshegare tse di kgethegileng?

Goreng o re yalo?

4.4 Feleletsa mafoko a a tlogetsweng.

Dijo tsa gompiono tsa motshegare tse di kgethegileng ke.....

4.5

Kwala dipolelo di le 3 - 4 ka se o ka seratang jaaka dijo tsa motshegare tse di kgethegileng le gore di ka ja bokae.

5. Kwala ditlhakanye le ditlhakakgolo ka nepagalo.

5.1 Kopolola ditlhaka tse.

b p g j h f

5.2 Kopolola ditlhaka tse.

B P G J H F

5.3 Itlhamele karata ya taletso ya moletlo wa matsalo a gago.

Dirisa mafoko a a latelang:

Go:

O la lediwa go:

Nako :

Lefelo :

Go tswa go :

Ke solofela go go bona kwa moletlong!

5.4 Kopolola dipolelo tse di latelang ka nepagalo.

Sipho o rata go tshameka kgwele ya dinao.

O rata go raga kgwele ya dinao.

Kgwele ya dinao etletse ka go ij asa monate!

6. Kwalolola dipolelo mme o tlatse matshwao a puiso a a tlogetsweng.

6.1 leina la gagwe ke tshepo

6.2 o nositse dino di le kae

6.3 mme o pakile matute a apole le samentšhisi

7. Dirisa pakaj aanong le pakapheti ka nepagalo.

7.1 Thala mola go nyalanya mafoko a pakaj aanong le pakapheti.

taboga	bone
tshameka	neile
naya	tabogile
bona	tshamekile

7.2 Dirisa mafoko a go feleletsa dipolelo.

reketse ikutlwa

Mme o mokgwele e ntšhwa ya dinao.

Sipho o a itumetse thata.

7.3 Kwalolola polelo ka pakaj aanong.

Maabane ba ne ba lebeletse motshameko.

Gompieno
.....

7.4 Kwala polelo o dirisa mafoko a a latelang.

taboga.....

bone
.....

7.5 Buisa polelo mme o sekeletse lefoko le le nepagetseng.

Maabane ba (j a / j ele)bebetsididi morago ga motshameko.

8. Tlhopha lefoko le le peletilweng ka nepagalo

8.1 Kwalolola polelo mme o dirise mafoko a a peletilweng ka nepagalo.

O nositse dino di le (taro , tharo).

8.2 Sekeletsa lefoko le nepagetseng.

Sekolo sengwe le sengwe se na le (ditlhopha/ditlopha) tse pedi.

8.3 Tshwaya x mo lefokong le nepagetseng.

Ba /be ba tla go ya go tshameka.

8.4 Thalela lefoko le le nepagetseng.

Momileone ke motho yo o homileng/humileng thata.

9. Tlhopha lefoko le le nepagetseng.

9.1 Thalela lefoko le le tshwanang ka bokao le tshaba.

swabile / tenegile / tshwenyegile/ boifa /

9.2 Thalela lefoko le le tshwanag ka bokao le tlhoafalo.

otlwisabotlhoko/ tlhonama/ tenegile/ tsenwa/ngadile

9.3 Sekeletsa lelatodi la telele

tona / nnye/ godimo/ khutshwane

9.4 Tlatsa karabo e e nepagetseng.

Lelatodi la kwa tlase ke

10. Kwala kgang kgotsa maitemogelo a botshelo.

10.1 Kwala dipolelo di le 4 go fitlha go 5 ka se o se dirileng mo bokhutlo ba beke.

10.2 Kwala dipolelo di le 4 kgotsa 5 ka setshwantsho se se fa tlase.



10.3 Kwala polelo e le nngwe ka setshwantsho sengwe le sengwe se se fa tlase.



**10.4 Kwala ka beke ya gago kwa sekolong.
Simolola polelo nngwe le nngwe ka mafoko a a latealang**

Ka Mosopologo ...

Ka Labobedi ...

Ka Laboraro ...

Ka Labone ...

Ka Labotlhano...

